


Itšhireletše go twatši ya COVID-19



Hlapa diatla tša gago kgafetša-kgafetša ka sesepa le meetse



Šia sekgoba sa 1,5m gare ga gago le batho ba bangwe



Apara maseke (segakiši) wa gago ka dinako tšohle



O seke wa swaraswara sefahlego sa gago




Mpshikela/
Letadi
thempheretšha geo
e phagamilego

Go gohlola

Mogolo wo
bohloko

Dula gae ge o lwala



Ge o gohlola, gohlelela ka gare ga sejabana sa gago



Funda Wande

Reading for Meaning